

PER AUVIR LA CHANÇON CLICATZ : [AQUI](#)

(POUR ÉCOUTER LA CHANSON CLIQUEZ :ICI) ↑

1 - Las filhas de Marzac, la-la-la,
las filhas de Marzac (bis)
Se'n van per la velhada, la-la la-la-la la-la (bis)

2 – N'an pas gaire velhat, la-la-la,
na'n pas gaire velhat (bis)
La pus jòuna es sautada, la-la la-la-la la-la (bis)



3 - « Filhas anèm-nos en, la-la-la, filhas anèm-
nos en (bis)
Que n'es granda velhada, la-la la-la-la la-la (bis)

4 - Filhas ont passarèm ? La-la-la, filhas ont
passarèm ? (bis)
Per boesc o per la prada , la-la la-la-la la-la (bis)

5 - Filhas passèm per boesc, la-la-la, filhas
passèm per boesc (bis)
Que n'i a de la rosada, la-la la-la-la la-la » (bis)

6 - Son au mitan dau boesc, la-la-la son au
mitan dau boesc (bis)
Qu'ela s'es arestada, la-la la-la-la la-la (bis)

7 - « Filhas esperatz-me, la-la-la, filhas esperatz-
me (bis)
Que me sèi espinada, la-la la-la-la la-la (bis)

8 - Jamài non garirà, la-la-la jamài non garirà
(bis)
Que me sia quí banhada, la-la la-la-la la-la (bis)

9 - Dins t-una font d'argent, la-la-la, dins t-una
font d'argent (bis)
Que l'aiga sia daurada, la-la la-la-la la-la » (bis)

1-Les filles de Marzac

s'en vont pour la veillée

Elles n'ont point guère (jamais) veillé

La plus jeune a sauté

Filles, allons-nous en

C'est une grande veillée

Filles, où passerons-nous ?

Par le bois ou la prairie

Filles, passons par le bois

Car il y a de la rosée

Alors qu'elles sont au milieu du bois

Elle s'est arrêtée

Filles, attendez-moi

Car je me suis piquée (avec une épine)

Jamais je n'en guérirai

Tant que je ne me serai pas baignée ici

Dans une fontaine d'argent

Dont l'eau est dorée

Organizacion :

L'Union Occitana "Camila Chabaneu" e los Gentes Goïats, en partenariat coma lo PNR Peirigòrd-Limosin

Pas de partition

CHANTADA PER LO PATRIC RATINOC E LAS SÒRS NADAL

CHANTÉE PAR PATRICK RATINEAUD ET LES SŒURS NADAL

Transcripcion, revirada Lo Patric Ratinoc

Licence: Créative commons by-nc-nd 2.0, en gros vous pouvez copier, diffuser, interpréter à titre gratuit, sans modification, sauf autorisation des auteurs.

Concepcion, realizacion lo Jan Delatge